


**F. Vidal**

# **Cantadis Sestian**



**C.I.E.L. d'Oc**

*Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc*

3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang

<http://www.lpl.univ-aix.fr/guests/ciel/>

8 de mars 1896,  
à-z-Ais

Felix vobis ! ....  
(C. BRUEYS)

## **Cantadis Sestian**

à Fèlis Faure

**PRÉSIDENT DE LA REPUBLICO**

## **Cantate Sextienne**

à Félix Faure

**PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE**

AU PROUFIÉ DEI PAURE  
Chabi 10 cent.

# CANTADIS

(Er felibren: Bèu Soulèu. . .)

## A FÈLIS FAURE

Salut, glòri, o vesitaire!  
De la Nacien bèu proumié;  
T'aclaman, urous cantaire,  
En ciéuta dóu bouen Reinié.

Longo-mai ! tant bèu país,  
Lou gouvernes, te sourris;  
Mai que mai reflouris  
Prouvènço, gai paradis.

\* (A LA REPR. )

## II

La Franco republicanò  
T'a vougudo à soun gouvèr:  
Lèu fugisson leis engano  
Coumo un orre tèms d'ivèr.

Longo-mai!...

## III

Bèus-Art, Coumèrci, Industrìo,  
Armado, Universita,  
Fan flòri pèr la Patriò  
Em' un tau Baile d'Etat.

Longo-mai !. . .

## IV

Nouesto vièio Capitalo  
A bello fisanço en tu,

Saup qu'en terro prouvençalo  
De grand bèn auras adu.

Longo-mai !..

## V

E dóu Rose fin-qu'à Niço,  
Dins l'azur e dins lei flour  
Ta noblo tèsto s'anisso;  
Pouertes fièr lei tres coulour.

Longo-mai !...

## VI

Toun grand viàgi alin s'esplico  
Es uno counsecracien:  
A pares la Republico,  
Soun sòu, la Coustitucien.

Longo-mai !. . .

## VII

Vuei lou Pople se trejito:  
Ah! sian patrioto ardènt,  
Ounoura de ta vesito,  
O bèn-ama President!

Longo-mai !. . ,

\* (REPR. )

Longo-mai ! tant bèu païs,  
Lou gouvernes, te sourris;  
Mai que mai reflouris,  
Bèu païs,  
Vivo Franço e Faure Félix!

**F. VIDAL.**

# CANTATE

(Air félibresque: Hymne au Soleil)

## A FÉLIX FAURE

I

Salut, gloire, ô visiteur ! — toi le premier de la Nation; - heureux chanteurs, nous t'acclamons — en la cité du bon René.

Longtemps encore, si beau pays, — te souriant, tu le gouvernes; — refleuris tant et plus, — Provence, gai paradis.

II

La France républicaine — t'a confié le pouvoir: — vite les obstacles disparaissent, — comme un horrible temps d'hiver.

Longtemps encore...

III

Beaux-Arts, Commerce, Industrie, — Armée, Université, — pour la Patrie font merveille — avec un pareil Chef d'Etat.

Longtemps encore...

IV

Notre vieille Capitale — met toute sa confiance en toi, — elle sait qu'en terre de Provence — tu auras apporté de grands biens.

Longtemps encore...

V

Et du Rhône jusqu'à Nice, — dans l'azur et dans les fleurs — se lève ta noble tête; — tu portes les trois couleurs fièrement.

Longtemps encore...

## VI

Il s'explique, ton grand voyage là-bas, — c'est une consécration: — tu défends la République, — la Constitution et le sol français.

Longtemps encore. .

## VII

Aujourd'hui le Peuple tressaille de joie: — ah I nous sommes d'ardents patriotes, — honorés de ta visite, — ô bien-aimé Président !

Longtemps encore, si beau pays, — te souriant, tu le gouvernes; — refleuris tant et plus, — beau pays, vive France et Félix Faure !

**F. V.**

**Lei « Couralo » de Santo-Cecilo e dei Mielo.**

Ais-de-Prouvènço  
EMPREMARIÉ FELIBRENCO J. REMONDET  
Cous Mirabeu, 53

**Moula sus pergamin pèr l'ufanous President.**



Tèste integrau

Còpi interdicho

Reserva pèr aquéli qu'an la licènci d'utilisacioun

**C.I.E.L. d'Oc**

**Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc**

Sèti souciau:

3, plaço Joffre - 13130 Berro.

Tóuti dre reserva - Tous droits réservés - All right reserved.

© **Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc - 1997**

© Adoubamen dóu tèste, de la meso en pajo e de la maqueto pèr Bernat Giély,  
en sa qualita de mèmbe dóu Còunsèu d'Amenistracioun dóu CIEL d'Oc.